



СИТИЙИЛЛИБИТ КИРБИИЛЭР, ИННИКИ СОРУКТАР

Муус устар 20 күнүгэр улуус дьаһалтатын муннахтыыр савалтыгар кэллн үс сылга улууспутугар тыа хаһаайыстыбатын сайыннарылыа ыһыгылыабыт үлэтири билиһиннэрини уонна инники сорукутары туруорууга аналлаах улуус савалтатын, улуус Муннаабын депутаттарын, бааһынай хаһаайыстыбалар, Чурапчы ТХПК улууска үлэтири бааннар, налоговай сүлүсүтэ, мелiorация, ветеринарнай управление, хаһыайар тэригэлэр бөрөстөбүннүлэр кытылыах муннах буолла. Муннаабы улуус баһылыга А.Т. Ноговицын салайан ыһта.

Тыа хаһаайыстыбатын сайыннарылыа ыһыгылыабыт



үлэтири, инники сорукутар тустарынан дакылааты Тыа хаһаайыстыбатын управлениетин начальнига А.П. Захарова оҥордо, соторутааҕыта өрөспүүбүлүө Президио Е.А. Борисов салайааччылаах киин бырайыактыыр комитеткө көмүскэммит „Мылдаахайы сөлүһүтүтүн кооперация төрүтүгэр оҥорон кластернай сайыннарылыа“ инвестиционнай бырайыагы баһылыгы үлө уонна инвестиционнай политикаҕа солбуйааччы И. К. Мансеев билиһиннэрдэ.

Дакылааттар кэннэ кэригэр элбэх ыйыты киирдэ. Улууска тыа хаһаайыстыбатын инники сайдыытыгар хаһыак сүрүн хайыскалары көрөбүн дигэн ыйытыга А.П. Захарова үс хайысканы — көрүлөх базаны тупсарылыа, сир кытары үлэтири, племенной үлэтири сайыннарылыа, хаһаайыстыбалары бөлөһөтүүгү эттэ. Бирэ бырайыаһынаах кредити кэмтэх туһаныахтары собуун „Россельхозбанк“ Чурапчытаагы эбии офинан салайааччыта В.В. Макарова: „Бааһынай хаһаайыстыбалар ыһыахтары сөп, 19 хаһаайыстыба сайаалка түһөрбүтэ. Итингэ 9 хаһаайыстыба кредити историялар мөлтөбүтүн, нолуоктары ситэ төлөөбөтөхтөрүнэн акаастанылыылыгытара, билигин 10 хаһаайыстыбада бөрүлүгэр үлэ барар“, — дигэн эппиэттэтэ. Тыа хаһаайыстыбатыгар туттулар оборудованиелары, тэ-

хникикэлэри атылыыр Р.Е. Федотов маһаһыныгар ыйытыга аналлаах булууктар, бараналар, о. д. а. бааллар дуо дигэн ыйытыга бу маһаһыны бухгалтер үлэ баалларын, суох өттүн сайаалка оҥорон аһатарыаха собуун эттэ. Үүтү туттарылыа сайынны өттүгэр сыана хайдах буолуой, эти төһө сыанага туттарыбыт дигэн ыйытылар. Чурапчы ТХПК бырайыаһынаахын председатели Н.А. Аржаков: „Билигин бааһынайлартан, чааһынайлартан киилэтин 45 солк. тутарбыт. Сайынны сыананы бырайыаһынаа муннаабыр быһаарыахпыт. Оттон ыһа, убаһа, улахан сылгы этин тутууга өрөспүүбүлүө савалтатын этииттээн (рекомендациятын) дуотабар түһөрсө сылдьабыт. Кыоталаах. Бу күнүргө түмүктүөхпүт: Сыаната бүтэһиктээхтик быһаарылыа“, — дигэ. Сайылыктарга электротехниктары көрүүтэ-иститтэ, сир сыһаарылыа, ветеринарнай өлгөрү сыаналарыгар, күрүө тутууттар бөлүгүрүстэр киирэн эппиэттэһиннэр.

Кэпсэтингэ бастагынан тыл эппит И. П. Пономарев муннаахха элбэх киһи кытылыабыттан үөрөрүн билгэрдэ. Өрөспүүбүлүө Мэнэ Хаһааһа кэннэ кэригэр элбэх сүөһүтэх улуус буларбытын, ол эрээри 1990 сыллаах таһыммыттан 74,7 бырайыаһыны эрө нигэн оҥоробутун савалта. Агрокомплекскай хайысканы тутуспутун саамай собуун бөлөһөтө. Эдэр ыһаах элбэх трань ыһытын, ону-оо консултациялыыр-методическай киин специалиһа М. М. Саввица үчүгүйдик үлэтиригэр улахан оруллуах буолла дигэ. Ыһагы сирмэтэһиннэ бөлөһөтө ситэ уурдуллубу-тын киириһистэтэ.

А.Е. Луковцев сир кытары үлэтиригэр аналлаах тэ-хникикэлэ булуу ирдэтирин билгэртэтэ. „Өрөмүстүгэ, савалта хаас булууну тутар элбэх үп наада, сыаналара ыһааһа“, — дигэ. Аһыт сайын Одуулуунна „Комплекс“ бааһынай хаһаайыстыба бааһыныгар 280 тоһа савалта уктуттарын, ити хаһаайыстыба сүөһүтүгэр ситэ элбэх үүтү ыһыттарын, Мылдаахайы комплекскай эмиг туһаммытарын көксөтэ. Быйыл 600 гектарга ыһаага сорукутаналларын, Бахсыга, Алаһага ыйытыга көмөлөһүөхтээхтэрин билиһиннэрдэ. Аһын хаһаайыстыбалар уматтыктарын булуун баран, сайаалка түһөрбүтүн, көмөлөһүөхтэрин собуун, сир кытары үлэтири Одуулуунна наар бурдугу үүтүгэрэххэ собуун, онтон аһын төһүөхтэр сүөһүтэ эбии аһылааха аһаан, кыра да буоллар, ыйытын дьарыктаналларыгар сүбэлэтэ.

И.И. Хон саага сабалыыр фермердэргэ сир-уот тийбөтүн, ити үлэтири-хамнаһа, сайдыыларыгар охсоруун билгэртэтэ. Бээ ыйытыга субсидия көрүлүгэр туруору-та. Силлэтири, эленианы хомуйар тэһиһиһэ неаһытын эттэ. Нөһүөхтэр аһы ыйытынан дьарыктанар мобилиһай этэрээтэри тэрийэргэ эти киилэртэ. Он дьаһаар



буолулар, өтүүтүн, кыһалтаны көрбөккө, сүөһү-ас ииттэн оҥоробутун савалта, кураан дьаһаларга бааһыны кытары үлэтири тупсардылыа эрө сүөһүбүтүн-аспытын тутан хаһыахыт дигэ.

А.И. Андросов тыа хаһаайыстыбатын бөрүлүүкүлүгүн үлэтири бааһынай хаһаайыстыбалар оҥоролуору, өрөспүүбүлүө элбэтин эттэ. Тэрэһиннэах хаһаайыстыбалартан тутулар үүкө сыананы үлэтири туруорута.

Д.И. Захаров ветеринарнай управление маһууну утары баһылы хойутаан оҥоробутун киириһистэтэ. Эһиһи траньага ыһытылар куоһурустарга сиргэ үлэтиригэр киилэртэ эти киилэртэ. Хаһыаһылыа, аһыга үлэтиригэр хаһыаһылаах таһаары буларга кыһалтанылар туруорута.

Г.Т. Попов уматтык сыаната үлэтиригэр тааһа, метан курудук аһын көрүлүгэр туһанылыа көһүөххэ собуун эттэ.

В.И. Винокурова: „Мөлтөх хаһыаһылаах отунан аһаан үүтү элбэтирбэтигэр, онон эбии аһылаах хайыт наада. Билигин бэйэбит баһыт ыйыахпыт. Ол эрээри күрүө оҥоробутугар мас көрүлүгэр көһүлүгэр сыана аһаа ыһааһа эбит. Итинни быһаарарыт буоллар“, — дигэ.

А.Т. Ноговицын муннаахха элбэх киһи кытылыабыттан, ордуу эдэр бааһынайлар киилэтиринэн маһылаан билгэртэ. Хаһаайыстыбалары бөлөһөтүү политика өрөспүүбүлүө үлэтири ыйытыларын, 100 сүөһүтэх хаһаайыстыбаларга тэһиһиһэ булууну тутар, күрүө оҥоробутугар, сир кытары үлэтиригэр, о. д. а. элбэх чөһөтүгэр көрүлүгэр эттэ. Билигин улууска инники хаһаайыстыбаларынан „Комплекс“ бааһынай хаһаайыстыба уонна Мылдаахайтаагы сүөһү иитэр комплекс буолулар, савалта бөлөһөтүүгэ үлэтиригэр наада дигэ.

Муннаахха кииригэ этигэр бөрөстөбүннүлэр, тустах уураах ыйытына.

Алексей СЛЕПЦОВ

Тыа хаһаайыстыбата

ҮҮТ ИРДЭБИЛГЭ ЭШПЭТТИРИН БЭРЭБИЭРКЭЛЭЭНИНГЭ СЫАНАЛАР

„Үүт уонна үүтүн оҥоруктар кутала суох булууларын туһунан“ Тамбовский собууу технической рекламылар уонна Российской Федерация тыа хаһаайыстыбатын 2016 сыл ахсынны 27 күнүгэр 589 №-дэх докумуннары толорууга аһылаах бирикээһигэр олоһуун, сүөһүтүн ыһыттар бөрүлүүк-сүөһүгэр хонтуруолууру сыһыттан улуустаагы ветеринарнай управление начальнига В.И. Ермеев „Үүт ирдэтигэ эппиэттирин сыһылыыры билгэртэти“ туһунан бирессе таһаарда.

Бу бирикээсэ ыйга биридэ график баһылытаан, туттарылар үүтү хонтуруоллаһытына оҥоролор аһылаах сыһылаага билгэртэти. Чааһынайларга ыйга 878 солк., крестьянскэй-фермерскэй хаһаайыстыбаларга — 2827 солк., ЖСПК-ларга, ТХПК-ларга — 4242 солк.

Карталга биридэ ЖСПК-ларга, ТХПК-ларга 923 солк. толонор.

Бу бирикээс муус устар 20 күнүгэр үлэтири киирбэ.

Бөлүгүн!

ХАПСАБАЙ ТҮҮҮЛГЭТИН КӨРҮН!

Улууспут хапсабайы сэнээрэччилэрин, ыһааһааччыларын муус устар 29 күнүгэр А.И. Федотов аатынан спортивнай комплекса, XX-с үбүлүөдүөх „Манчаары ооньууларыгар“ анаммыт нэһиликтэр ики ардыларынаагы биридиптээн уонна хамаанданан бастыыр иһин ыйытылар Хапсабай түһүлгэтигэр ыһырабыт.

Кытыыны ыһааллар улуус чулуу хапсабайдытара, нэһиликтэр быһыппастар былчыннаах, буулааа күүстээх, бүдүрүйбөт сүһүөхтэх хапсабайдытара. Эр дьоннор: 55, 62, 70, 80, 80-тан үһэс, ону таһынан бэтэрээн спортсменнар: 60, 70, 80, 80 киһилэттэн үһэс ыйааһынна күөн көрүөхтэрэ.


Мандатнай хамыһыһа сарсыарда 9 чаастан үлэтири, ыйааһыннаахы 10 чааска сабаланар. Бөрүлүүкүстэри „УРОЖАЙ“ ДОО бэрэссэдэтэлэ А.Р. Неустроева, 8914-102-36-56 нүөмэргэ эрийэн билсизэхитин сөп.

Мань таһынан кураһтэһи ыһааһааччылар-гар анаан лотерея ооньонор. Билиэт сыаната —



250 солкуобай. Сүрүн бириистэргэ „СКС“ карабин, туртаска лицензия, саа ботуруона, булка аналлаах камуфлированнай көстүүмнэр, бэргэһэлэр, булт быһааа, мончууктар, балаакка, утуйар мөһөөчүктэр, тизмэстэр о.д.а. сыаналаах бэлэхтэр күүтэллэр. Хапса харата хапсабай түһүлгэтин сэргээн көрүн! Сүүйүлээх лотерея ооньон илии тутуурдаах, өттүк харалаах барын!

Тэрийэр хамыһыһа



- Билигтэй төгө спортсмен ханхууд спорт мөрдүүрэгээр дая-

- Аан манай, мас тардылыгыг
ыттылыбыга онойо одолорго уула
улаан дьонно уопсайа 27 пууе
оонньоно, итингэн 20-тэ
"Мөөнөрү соһулларын" эаһутар
кырэр. Күрөкэллэи түмүгэ кулаҕана
сух – 27-тэн 21 пууеканы ыттыбыт.
Гирэ аһыныгыта нэһи күн
ыттылыбыгыта бу көрүнүс
крэббислэрэ ыарахан соһус
Холобура, одолорго 10 иһигэр кии
рин, бэтэрээн спортсменнарға 6
иһигэр киирин, улахан дьонно эмес
10 иһигэр киирин. Уопсайа 15 пууе
ка оонньооммуттан 12-тин
ыттыбыт. Хотугу микрообьекта

кураторлар
сынгар, шайыттары. "Хотуу суус"
кунукур, "Алаас ахылбан"
тэрэһин ыгыттылыгы уахкан күү-
неме бусота. Ууус баһылыга А.Т.
Ногонийын уахканнык ойуур, ил-
лэ айы муһун ахылбыт; хайлах
балаһыны алаас иһэрбитин хас
бондуннык ахсын плансрада
оңодотуубут. Тух тийбэттин
игэсэ быһагас баарын туту
быһааран, ону туоратын
үлүһөбит. Сүүмэр ий
күрэхтэһин илэргэ
спортсменарбытын барылар
ылан күрэхтэһинэро саһыбы

Василий Васильевич
Кыргыздын элине, элчилерине
куммуз үнүн илэр, ошон бую
бары сомогондон кууен
улаптыр. Мурунгу чыны
сигинитхисе кымыскараат.

1м – Петр Савин (Чурагчи);
2м – Анатолий Ефремов (Огулуун);
3м – Илья Чеслав (Толой).

Туурар спонсорларын илг Чуратгычылары, оро спортиний киле (директор ДыВ. Егоров), В.П. Зехаров уонна С.Н. Башарина спорка улуубут илгилтэччилоро, улуус Сэбиитин депутаттара Н.В. Дыконов, С.С. Осмон, К.И. Лебелев, Чуратгычы улуулун огулун тэнийилгэр федерацияга, "Энергосбыл" тэрийтэ илгилтэччигэ О.Н. Зехаров буолулар.

Түгэниин туһанан, теннис турнира үрдүк таһымга илгилтэччилэр күрү-кумо буолбут Ойуулуун тэнийилгэ илгилтэччилэр Л.В. Ефремовага, Ойуулуункагы агротехникум уонна огулун бары коллективтар, В.Х. Митосова, Г.Д. Федотова тэрийбэр хамыһына дйриг махталын тэрийбэр.

Сыншарьяны бэлэмсэтгэ Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ.

Нэһиликтэр	Остуу ооннууга	Хайыһар	Куйуур	Спортинг	Обунан ыты	Мас тардыһыта
Чурапчы	1	6	1	2	6	1
Кытаанах	3	1	6	11	12	11
Мугудай	4	11	7	6	8	9
Хоптобо	9	999	10	5	7	7
Одьулуун	10	0	0	9	0	2
Арыылаах	12	0	0	0	0	3
Хайахсыт	14	12	0	11	0	0
Сылан	11	2	0	1	11	8
Алабар	8	5	5	10	0	5
Мырыла	5	0	9	4	9	0
Хатылы	0	0	4	6	10	12
Чакыр	15	7	0	3	4	0
Төлөй	7	8	3	8	5	4
Болтоно	13	10	8	6	2	6
Хадаар	6	3	2	7	3	10
Болугур	2	4	0	0	1	0
Бахсы	0	0	0	0	0	0



Бу матэрийнаальм дьоруойа бэйэтэ олус эдэр нийэ. Уһуһа Бүлүү улуусун Кырыкый иэһилигэтигээн төрүттээх кыһыс иигээччи идэтин баһылаан, Чурапчы Хадаарыгар аһаһан кэлбитэ. Олохтоох уолга күүргэн тахсан, үө сырысыйыта кыргыттардаһан, оёону иигиһигэ норуот уонна уонуттаах педагогтар үөрэхтэригэр тирэбирэн түө программатын сааһылаан, үлэһэн садалаан эрэр. Төһө да, бэйэтэ да этэринин, эдэр нийэ уонна санаа специалиһт буолан оёону иигиһигэ бэйэтин түмүгүн көрө илик буоллар, боччумнаах уонна дьорууннаах санааларын ааһааччы иигэриһиргээ дии саньыбын.

A black and white photograph of a woman with dark hair tied back, wearing a light-colored button-down shirt. She is smiling slightly and holding a large, ornate silver-framed certificate or diploma. The certificate has some illegible text and a small logo at the bottom. In her left hand, she also holds a dark shoulder bag. The background shows an office setting with glass partitions and papers pinned to a wall.

«Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Именно семья играет определенную роль в становлении личности ребенка, в приобщении к системе общечеловеческих ценностей»

туорт курдук кызгэтэлтеригэр көнүлү биэрбин. Пияда онторорбор халбаһын кырбаган таммалатарабын. Оҕо тарбаҕа хамсыыр ооннуулары олус сэнээрэр. Ити дырыктартан кини уһуннук олоро, тулуурдаах буоларга үөрөнөр. Пластиничкина эмэ элбэхтик ооннотууг. Оҕо кырыйарын, тутарын-хабарын себүтүүр. Ол иһин кытпыһый кистээбэппин. Билигин кытпыһый арааһа баар, мулугур тоболоох кыра кытпыһыйынан оҕоҕо кырыйтарыт. Кийейдиригэн эмэ олус үлүһүйүлөр. Ити дырыктарга оҕо чааһы билбэктэ атаарар. Ону, билгэн турар, төрөнүт

• Оёонуу харагтанан куугамлааснаа налда. Тыва сиригээр уот олус чаастатык барар. Харагана – айылчидан агаар эмнэ биир ураты көрчик юм. Бу юмгэ тусх да куугамлаах суоюн, коннору көрөргө эрэ ынарсан бугаларын ойдогто салган.

КАМИЛА МОРДУСКИНА: "ЭНЭ КЭРГЭНТЭН САБАЛАНАР"

“ОБОНУ ИИТИИ ДЬИЭ КЭРГЭНТЭН САГАМ”



бараамаары оёнуу тапныан ийниго тапгыннаран, аһыан ийниго аһатан юбиготтор. Ол күнгози режими сагаан аттарыммаптан бусуон сеп диир. Оёо бөйгүн күрүгэ, дыаһана (самостоятельной) үөрөнөрүн ситиһисөөс. Сөптөөх чааска утутан, сөбүтэр туруоран, оёо бөйгүн тэтимигэ тапнарыгар, суунарыгар-тараанарыгар бириэмэни аттарыахха наада. Суунар сирэ, тикс суунар суокага, солгору оёо ийниго тийгэр сиригэр (доступная среда) аһыан оһоһулунаадына, оёо улахан юһи көмөтө суох бөйгүн күрүсригар эмгэ



Камила Кузьминична биір эмис
сусталаасы болотпир. Дың көргөнтө тэн
саастың оңолор баар буолактарына
терептүгүз быгылаптарын курдук биір
дүй бэйелеригүз биірди ооннууру ылаң
биірлөгүз – баар суол. Ити төрдүтүз
сыйлаптын этэр. “Одо биіргө төрөбүтү
алына, маанылыгы үөрөнүсүзүк. Уларсар
бөрсөрд дүйнө кинизеэ эмис биір ураты
хааныстыба. Оңон оңолор уопсай кытылан
улапсан, үлүстөң ооннуулары

• Аһара элбэх оонһуурууган көмөр наадата суох. Оёо оонһуурууган түргэниин салһар. Белэх-белэх арааран, ыраах уурал кэбиһин уонна сеп бусала-буона уларьытан таһааран оонһотууг. Оёо умһубут оонһууруун хат булан аһус үөрэр, ар көмнэ араалһыйар.

- Билланың үнсүүлүүрүн күтүү гынамайт. Күнн ырыатынан, хамсаньыларыннан бега саязатыгар талалар Ого фантасиятын бильмайт.

• Одоого ахьлар юмэ чутхук. Ахьлар юмэин эмээ үрэхээ кубулугууха сон. Кэпсэтинг, юпсириг тулуйан-гэлийн истинг.

• Бу дварыктар барыта оёо толгоуланга, планшета, тэлбиснэртэ ор аяарботугар комолсхоллэр. Санаттан-санатан араалдыпан ийинг, оёону кытта элбэхтик алтыһыат. Бойдогт психолог, интээччи буларга кыһалың.

"Ого саас ошус нэлгэс. Мин санахбар, ого сүүрэнгэн үс сааһыар дээрн олондо ууруллар. Сорох бичигээр дээрн бусуудан сөл. Ого бэйлэтин бадаһыан сырыгтаа дээрн биһр бэйэм ылыммаштын. Кили үерэтнигэ, күэртээн биэрнигэ нааһылар. Онон күн сирэн кордөрбүтү күндүтэрбитэһүн эһи бусан улаатан тахсалларыгар бары билиһитин сабаһылытын уурусхун", - дигэн Камилэ кэлсэтиһитин түмүктүүр.

Камила Кузьминична көргөзү Афанасий Афанасьевич Мордускин — олохтоох Сынчалдаг киинин үлгүнү. Улахан кыяк Амелия үстөз, Афелия нөөтүлөк, Алёси биридөөк. Ээр ыалга ыраак кутуу, уйуну быйкагы, ситиниңиңиң бусаңыңаң.

тирэх булар. "Одоо төрөлүүтүн кыгта алгыһыгта олус күндү уонна" эргичин туһалаах. Холобур, ийит, танас сууйдахпына, хайан даҕаны кэтин ууну булжуйсалар. Одо, айылҕатынан буоллаҕа буолуо, ууну булжуйарын олус себүтүүр. Ол ийин туһунаа таска уу кутан соннууур ийитэрин, куукулаларын сууйтарабын. Ас астырбар киниэтэргэ туһунан поднос, скалка анаабытым. Аттыбар туран тиестэни мэйийгилэр, араас быһыылаан огоро сатыллар. Хотуобай коржиктары ылан

аралдхыйн багдлар. Онон бэй тэлгэгтгигэр оёо соннуур эйгэйн тэрийн хайаан да наадлаах. Хамьаллаах, мыр тур-
никтарлаах, сырьлыыр сирдээх тэлгэгтгэн
оёо арахпат. Онно кумакта адалын. Мин
улахан кылым дьэ таһыгар турзобут
тмйр ороммут сийгэр күнү күнүктээн
ыстангалыыр, үерэр-көтөр этэ. Оёо ити
аралдхыйа сыгдан тереебут нүргээнгэр
сыстар, тагты, сыаналын үерээр" - дийр.

Салгын нэгээчн өссө ятын
суботрин аабыаагн:

- Оёро уруһуйдуурлар тугтар тэрилтэн

Дорүобуяа харыстабыла

Е.М. ТАРБАХОВ

Ветуправление и шининээр

ЫТТААХ ДЬОННОРГО!

ВЕТЕРИНАРНИЙ УПРАВЛЕНИЕ САХАЛИНА.

БИЛЭЭРИЙЛЭР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объясните, что такое...

Күргүз, кыялың, биргиз тереубуттүз, аймахтара.

Утасан Күөл оорумтааһын коллектора,
улуустарга уорук утхууларда.

[illegible]

- Ынтыг тыада берсэ сылдьыбыт бусулуанын, куттабын, моорун туһунан улахан итин сыһыйан корук.

Прокуратура и шийтцийн эрх

СУОЛ БЫҢЫЛААНА

Российская Федерация. Правительство 2013 г. объявило 17 культурных и 1177 объектов «Объекты культурного наследия» в качестве объектов культурного наследия. В соответствии с этим, объекты культурного наследия являются объектами культурного наследия. В соответствии с этим, объекты культурного наследия являются объектами культурного наследия.

Бүгүнкү күнүз ыйылыкта жолубуздай
дымаларынан ыйыктар барылыгына сыйкостой
прокурор жолубуздай сыйкыр.

MR. SUPER:


вступу прокурора, юстицій суб'єктів.

Кэрнэстэй

МЭЛДЬИ ХОЛОБУР БУОЛУОБА

1963 сылынанга үс кыра сндоок сндообо хаалар, 1970

Кыргызгитара, сенин гитара, жок сенин гитара.



Төрийн таааараччлал: СР Правительствд, Чуулм улуулун "Сага слх" редвцлцлн-
издательскд хэлбхлх автономнй у-рвдцлм, Россйиай Федерация Россйм-адхср СР
управленийлр 2012 с. дугун тувар 15 хуулхр регистрацйа ламулл нумбр – ПИ №14-0238

ААДЫРЫСПЫТ: 678670. Чуралчы сэл.
Кәріп Маркис уул, 26 "а" Телефоннарбыт:
редактор – 41-332, отделлар – 41-265, 41-358.
E-mail: salaoloh@mail.ru; сайт: salaoloh.ru

Бэчээкээ санхас:
№ 43 (11353)
Кээмэй: 1,5 бэх. лиис
Тираж 1648.
Хайыат сыаната: 10 солм

Саға олох

Андрей сургууль эхлүүлж, сүүдэр
решаецай. Идэвхтэйгээр эхлэвч өдөр
гүйцэж буйгаартай. Сургууль эхлүүлж
хүчтэйгээр эхлүүлж, сүүдэр
эхлүүлж, андрей сургууль эхлүүлж.

Хайнгат бичээхээ бэриллээр графига: 16 4 00 м. Бичээхээ бэриллинээ: 16 4 00 м. "Сага олох" редакционной-издательской холбооһа 21.04.2017 с. офсетка бичээттинээ. Аадырһа: 678670. Чураалһа сал, Көрп. Марс уул, 26 "а" Индекс: 54907. Хайнгат-надиэлээ уст: олтуорунньука, чэллээрз уонна субуотада тахсар.